ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 06 އޮކްޓޫބަރު 2021
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 21 އެޕްރީލް 2022
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޙަސަން މުޙައްމަދު (މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ)
)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A318120)
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: C-0443/2016)
މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ :
މި މައްސަލައަކީ، ގދ. ތިނަދޫ، މަޑުފެހިގެ، ޙަސަން މުޙައްމަދު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
12) A318120 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ޞަފްޙާ 32 ގެ 1
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ދަށުން ހިންގަމުންދާ ނޮކު މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސްގައި އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،
އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ޤަނޫނާ ޚިލާފަށް، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށް
09 ޖުލައި 2021 ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޙަސަން މުޙައްމަދު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި
އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ
ލިބިދިނުމަށާއި، ޙަސަން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ
ޢަދުލުވެރި އެހެން ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 06 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
މެންބަރުގެ ރައުޔު
اله
އާމިނަތު ޢަބްދު ޒުހައިރުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޙަސަން މުޙައްމަދު (މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ނަންބަރު: (A318120)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ)މީގެ
ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(ދަށުން ހިންގަމުންދާ ނޮކު މޯލްޑިވްސް
ހޮޓެލްސްގައި އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ މަޤާމުގައި 12 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ
ޞަފްޙާ 32 ގެ 2
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު (USD 400 ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(އާއި
އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު (USD 200 ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ލިބޭކަމަށާއި، އެފަރާތް 09 ޖުލައި 2021
ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، ޤަނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށްކަމަށްވާތީ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން
ބެހެއްޓުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި އެހެން
ބަދަލެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.
3. ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު
ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް
އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަން
އައުމަށް އަންގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވުމުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލާ، ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 32 ގެ 3
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
3.1. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 4 އެޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން 12 އެޕްރީލް 2021 އާ ހަމައަށް
ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން 17
އެޕްރީލް 2021 ގައި ވޯނިންގ ލެޓަރއެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، މި ސިޓީ ލިބުމަށްފަހު 28 އެޕްރީލް 2021
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެނޭޖަރަށް އެފަރާތް ހުރީ ކަރަންޓީނުގައިކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،
އެހެންނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 29
އެޕްރީލް 2021 ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 01 މޭ 2021 ގައިވެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުރީ ކަރަންޓީނުގައިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ޖަވާބުދީ، 04 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި
ލިޔުން ހުށަހަޅަން އެދުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބުނެފައިވާކަމަށާއި،
3.2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން މިކަން ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި
އެއްވެސް އޯޕަން ކޭސްއެއް ނެތްކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މައުލޫމާތު ދިނުމާ ގުޅިގެން،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ހުރީ ކަރަންޓީނުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ އަދި ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ލިބިފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް
އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތީ، އެފަރާތް 09 މޭ 2021 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށާއި،
3.3. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 10 މޭ 2021 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި އެފަރާތުން 26 އެޕްރީލް
2021 އިން 28 އެޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބަލިވެ އުޅުނުކަން އަންގައި، އެފަރާތުން ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި
ޞަފްޙާ 32 ގެ 4
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ނުރަނގަޅު
މައުލޫމާތެއްކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިކަމާއި، ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ނުރަނ ގަޅު މައުލޫމާތުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 48
ގަޑިއިރު ދީފައިކަމަށާއި، އެގޮތުގެ މަތިން 12 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތް
ކަރަންޓީނުގައި ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ އައިސޮލޭޝަން
ލެޓަރވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
3.4. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ރާތް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް
އަނބުރާ އައުމަށް 23 މޭ 2021 ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް19- ގެ ސަބަބުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، އެއަރޕޯޓުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މަދުވެ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އެއަރޕޯޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާ މުގެ ބޭނުން އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފެމުން ނުދާތީއާއި، ފްރޮންޓް އޮފިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އައިލެންޑް ހޮސްޓް ޓީމަށް އިތުރު
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާތީ، މައްސަ ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަން އައުމަށް
އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،
މިފަދައިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ
ބާރެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 23 މޭ 2021 ގައި ދީފައިވާ ރައްދުގައި، އެހާ ކުއްލި
ގޮތަކަށް ރިސޯޓަށް ބަދަލު ނުވެވޭނެކަމަށާއި، މިކަމަށް suitable resolution“ “އެއް ހޯދައި ދިނުމަށް
އެދިފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެހާ ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވެން ނެތްކަމަށް
ބުނެފައިވާތީ، ރިސޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް 08 ޖޫން 2021 އިން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު 07
ޖުލައި 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، 09 މޭ 2021
ޞަފްޙާ 32 ގެ 5
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކުރުން ޤަބޫލުކޮށް، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަދައިން އީމެއިލް ކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް 09 މޭ 2021 ގައި ދީފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން ނޯޓިސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ނެކަމަށާއި، އެފަރާތުން
ރިސޯޓުގެ އައިލެންޑް ހޮސްޓް ޓީމްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރިސޯޓަށް 07 ޖުލައި 2021 ގައި އައުމަށް
އަނެއްކާވެސް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި އީމެއިލްގެ ރައްދުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން 09 މޭ 2021 ގެ ޓަރމިނޭޝަންއާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި،
3.5. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 07 ޖުލައި 2021 ގައި ރިސޯޓަށް ފުރުމަށް ހަމަޖައްސައި އެފަރާތަށް
ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތާއި، ވަގުތުތައް 06 ޖުލައި 2021 ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 07 ޖުލައި
2021 ގައި ފުރުމަށް އެފަރާތުން ގޮސްފައިނުވާތީ، 09 ޖުލައި 2021 އަށް ޓިކެޓް ނަގައި، އެދުވަހު ފުރުމަށް
އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރުމަށް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސްފައިނު ވާކަމަށާއި،
3.6. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރުމަށްފަހު ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ
ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 9.5.5 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް
ކުރިމަތިވެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވުމާއެކު އޭނާ ވަޒީފާގައި
ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 09
ޖުލައި 2021 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 32 ގެ 6
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
4. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން ވަޒީފާ
ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި،
އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ނިންމަވައި ޙުކުމްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.
5. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008)ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ޝަކުވާ
އުފުލުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާ އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ
ގޮތުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން، ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މި
މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި
މައްސަލަ ރައްދުވި ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
6. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި
ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި، އެއީ
މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން substantive fairness((އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness((
ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/24 އާއި 2011/HC-A/134
ޤަޟިއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތަކުން ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ފަދަ ޢަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ
އިތުރުން އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން
އެނގޭކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް
ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުންކަން،
ޞަފްޙާ 32 ގެ 7
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާތަކުންނާއި އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މިބާވަތުގެ
އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
7. ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިސަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness((އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން (procedural
fairness(ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ
12 ޑިސެންބަރު 2019 ގައިކަމާއި، މި އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ 01 ޑިސެންބަރު 2019 ކަމާއި،
މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 01 ޑިސެންބަރު 2020 ކަން އިނގެން އޮތްއިރު، މި
އެއްބަސްވުން އައުކޮށް 10 ފެބުރުވަރީ 2019 ގެ ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި
އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ 01 ޑިސެންބަރު 2019 ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙަކީ
01 ޑިސެންބަރު 2021 ކަން އިނގެން އޮތްއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މި އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތްކަމަށްވުމުން، މި އެއްބަސްވުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި، އަދި
ދެފަރާތުންވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށް ބަޔާންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ހަވާލާދީފައިވާތީ މި
އެއްބަސްވުމަކީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
7.2. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 17 އެޕްރީލް 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'ފަސްޓް ވަރނިންގް'
ގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 04 އެޕްރީލް 2021 އިން
ޞަފްޙާ 32 ގެ 8
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ފެށިގެން 12 އެޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމަކާނުލައި ވަޒީފާއަށް
ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ އާއި، 04 އެޕްރީލް 2021 އާއި 05 އެޕްރީލް 2021 މި ދެ ދުވަހު މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވަނީ އެފަރާތް ބަލިވެ އުޅޭތީކަމަށާއި، 06 އެޕްރީލް 2021
އާއި 07 އެޕްރީލް 2021، މި ދެ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވަނީ ބަލިވެ އުޅޭތީކަމަށާއި މި ދެ
ދުވަސް 'ޕެންޑިންގް ޑޭ އޮފް' ގެ ގޮތުގައި މާކުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މެނޭޖަރަށް
އަންގާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 10 އެޕްރީލް 11 ،2021
އެޕްރީލް 2021 އަދި 12 އެޕްރީލް 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް
ހާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށާއި، ބަލިވެގެން ސަލާމް ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް
ހުށަހެޅުމަށާއި، އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދުމެއްނެތި ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވި ދުވަސްތަކަށް ހާޟިރުނުވެވުނު
ސަބަބު އެންގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެނޭޖަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގި ނަމަވެސް
އެފަރާތުން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ
ގޮތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަކީ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
ސަބަބުތަށްކަމަށްވާތީ، އެކަންކަން ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު އިޞްލާޙީ
" "
ފިޔަވަޅުތައްވެސް ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރިސީޖާ ތަކާ އެއްގޮތަށް އެޅިގެންދާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
7.3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރި ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެޕްރީލް 2021 ގެ އެޓެންޑެންސް ޝީޓެއް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެޕްރީލް
2021 ގެ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި ދެ ލިޔުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވު ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޓެންޑެންސް ޝީޓުގައި 06 އެޕްރީލް
2021 އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާޟިރުނުވާ ދުވަހެއްކަމަށް ފާހަގަކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޞަފްޙާ 32 ގެ 9
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި އެދުވަހަކީ PENDING DAY OFF“ “އެއްކަމަށް ފާހަގަކުރާއިރު، 07
އެޕްރީލް 2021 ސިކް ލީވްއެއް ގޮތުގައި، 08 އެޕްރީލް 2021 ޕަބްލިކް ހޮލިޑޭއެއް ގޮތުގައި އަދި 09
އެޕްރީލް RDO“ 2021 “ގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު މި ރިޕޯޓުން އެއީ ކޮންކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއްކަން އިނގެން ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި މި 3 ދުވަސްވެސް
APPROVED PH“ “ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އިނގެން އޮންނައިރު، 10 އެޕްރީލް 2021،
11 އެޕްރީލް 2021 އަދި 12 އެޕްރީލް 2021 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި
ABSENT“ “ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި
އެޓެންޑެންސް ޝީޓުގައި މި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން 10 އެޕްރީލް 2021 އަކީ DAY OFF“ “
އެއްކަމާއި، 11 އެޕްރީލް 2021 އާއި 12 އެޕްރީލް 2021 އަކީ “REQUESTED TO
DEDUCT FROM PENDING PH OR FROM ANNUAL LEAVE” މިފަދައިން
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 13 އެޕްރީލް 14 ،2021 އެޕްރީލް 2021 އަދި 15 އެޕްރީލް
2021 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުޖަހާ އިންކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި 3 ދުވަހަކީވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާޟިރުވެފައިވާ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޓެންޑެންސް ޝީޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މި ދެ އެޓެންޑެންސް
ޝީޓަކީވެސް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުން
ނެތް ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާޞިލްވުމުގައި މި 2 ލިޔެކިޔުމަށް
ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ.
7.4. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަރ މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީން
ޝޮޓްތަކަށް ބަލާއިރު، 28 އެޕްރީލް 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރޫމް މޭޓެއް ޕޮޒިޓިވްވުމާ
ޞަފްޙާ 32 ގެ 10
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi| BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ގުޅިގެން އެފަރާތް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިކަމަށާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އެފަރާތަށް ބޭރަށް ނުދެވޭނެކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 29 އެޕްރީލް 2021 ގައި ފޮނުވި މެސެޖުގައި
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު އެފަރާތަށް ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް
އަންގާފައިވާކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅޭ މެސެޖެއް އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާއިރު، 01 މޭ 2021
ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ސާމްޕަލްގެ އަޕްޑޭޓެއް
ނުލިބޭކަމަށާއި، އެއްވެސް މެސެޖެއް އަދި ޑޮކިއުމަންޓެއް އެފަރާތަށް ނުލިބޭކަމަށް އަންގާފައިވާކަމާއި،
އެފަރާތުން އަޕްޑޭޓެއް ދިންހާ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަ މާއި، 04 މޭ 2021 ގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އަންގަންދެން އެފަރާތް
ހުންނަންޖެހޭނީ ކަރަންޓީނުގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް
ގުޅުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، މި ކަރަންޓީނު
ނިމުމުން 12 މޭ އިން ފެށިގެން އަދި އިތުރު 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަން
އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 02 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކަރަންޓީނާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއަށް
09 މޭ 2021 ގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ އެއްވެސް open case“ “އެއް ނެތްކަމަށާއި، އެފަރާތް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަން އެއްވެސް
ރެކޯޑަކުން ފެންނަން ނެތްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައެވެ.
7.5. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މިފަދައިން އެންގުމާ ގުޅިގެން 09 މޭ
2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއްކޮށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީއިން އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 32 ގެ 11
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
“Based upon this confirmation, management not only consider your case as
loss of integrity but also considered unauthorized absence from work.
Which is a major misconduct and violation of your employment contract.
In reference to the employment contract, under clause 9.5.5:- It says
“unauthorized absence from work for more than three (3) days without
prior approval from the management would be considered as
Employer may ask for medical certificate even if the termination.emploseylefe-
is absent for one (1) day”
So per above contract clause, we regret to inform you that we are forced
consider your employment as self-termination with Noku Madives Resort
Spa from May 09, 2021.” &
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.6. އިސްވެ ދެންނެވުނު ޓާމިނޭޝަން އީމެއިލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ވަނީ 10 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއްކޮށް، އެފަރާތް 26 އެޕްރީލް 2021
އިން ފެށިގެން 28 އެޕްރީލް 2021 ގައި އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައިނުވަނީ ސިކް ލީވްގައި ހުރުމުންކަން
"އެފްއޯ" އަށް އެންގުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، އައިސޮލޭޝަން ކަންތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީއަށް އޮޅުމެއް ހެދިފައިވާކަމަށާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އަންގާފައިވަނީ
ލިޔެކިޔުންތައް ލިބޭނީ ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ
ފައްސިވެފައިވާ 5 ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ، އެފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް މިވަގުތު
ޞަފްޙާ 32 ގެ 12
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi| BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 26 އެޕްރީލް 2021 ގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދުމަށް ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އަންގާފައިވަނީ
އެފަރާތުގެ "ރެސްޕޮންސް ޓީމުން" މިކަމަށް "އެޓެންޑްވާނެ" ކަމަށާއި، މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގުޅުމަށްފަހު އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، މިފަދަ ނިންމުންތަކަކީ
abuse of power“ “ކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަމާ ގުޅިގެން “transparent
investigation“ އެއް ހިންގުމަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.7. އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، 16
އެޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކޮވިޑް19- ބައްޔަށް މޮނިޓާކުރުމުގެ
ގޮތުން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީގެ ލިޔުމަކާ އި، 28 އެޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން 30 އެޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތް
ސަލާމުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ
ކޮޕީ އާއި އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ
12(“ ISOLATION/QUARANTINE NOTICE“ މޭ (2021 ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި ލިޔުމުގައި އެފަރާތް 26 އެޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެކަހެރިވާންޖެހޭނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.8. މި މައްސަލައިގައި 21 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް
އީމެއިލްއެއްކޮށް އެފަރާތުން އެންމެ ފަހުން ނެގި sample“ “ނައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ
release document“ “އަޕްލޯޑްކުރުމަށާއި، 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މި ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
ޞަފްޙާ 32 ގެ 13
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
އޭޖެންސީއަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް ގުޅޭ ގޮތް ނުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދީ އަންގާފައިވަނީ 03 މޭ 2021 އިން
ފެށިގެން އެފަރާތުން ހަމައެކަނި ދޫކުރަނީ Positive Isolation/Quarantine document“ “
އެކަނިކަމަށާއި، 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން automatically release“ “ވާނެކަމަށް އަންގާފައިވާއިރު،
އެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މިކަން ކުރިން އަންގާފައިނުވާތީ
އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ safeguard“ “ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ލިޔުން ބޭނުންވާކަމުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
23 .7.9 މޭ 2021 ގައި މަ އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،
“With reference to the telephonic discussion, we had with you on the
subject today. We are happy to know about your wellbeing and also
got to know that you are out of quarantine now.
As we mentioned that there is not much work at the airport these days
and Covid-19 cases are on the rise in Male’ City. So you are advised
to report to the resort till further notice. Attached is your booking detail
of TMA flight for tomorrow.
Here we would like to mention that, this arrangement has been done
according to clause no. 14 ofyour employment contract, provided below
for your reference:
“The employer maintains the right to transfer the employee to any of
it’s properties”
ޞަފްޙާ 32 ގެ 14
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi| BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
Also there should not be any problem to you by authorities so we have
taken the approval from HPA for your travel, screenshot is attached.”
މިފަދައިން އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.
7.10. އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 23 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،
“Dear Naresh,
I believe I have already made my very own opinion and the reasons clear
as an employee, why I wouldn’t be able to comply with this sudden decision
of the company even in today’s phone conversation.
I have the recording and I am certain that I haven’t agreed to comply nor
to travel to the resort tomorrow.
Furthermore, I would really appreciate it if you could refer to my earlier
email and find a more suitable resolution accordingly.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.11. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު
27 މޭ 2021 ގައި އެހެން އީމެއިލްއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގައި،
“Dear Naresh,
ޞަފްޙާ 32 ގެ 15
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi| BuruzuMagu
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
Please kindly advise me when I can start attending my normal duties. It’s
been 3 days since we spoke on this matter but I haven’t been informed
of how to proceed in accordance with my request and earlier email.
I look forward to hearing from you at your earliest convenience.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 08 ޖޫން 2021 ގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،
“We have reviewed your request and appreciate your willingness to return
back to duties. However, as mentioned in my email dated 23 May 2021,
we require further assistance on-site and need you to join the Island Host
Team at the resort.
Since you have expressed your inability to shift to the resort on short
notice, we hearby give you one month’s notice from the date of this letter,
for you to join the Island Host Team at the resort by 7 July 2021.
In submission of the above please note that notice of self-termination
served to you on 9 May 2021 stand withdrawn.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 09 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ self-termination“ “ލިޔުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި 09 މޭ 2021 ގެ ކުރިން
ޞަފްޙާ 32 ގެ 16
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަކީ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާ ސީދާ ގުޅުން
ނެތް ކަންތައްތައްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ޓާމިނޭޝަން ނޯޓިސްގެ ކުރިން
ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
7.12. އެގޮތުން މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ
އީމެއިލްގައި،
“This is to inform you to proceed with the termination email you have
sent in 9th May 2021.”
މިފަދައިން ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގެ ރައްދުގައި 15 ޖޫން 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،
“Dear Hassan Mohamed,
We are saddened to hear that you would like us to proceed with the
termination notice sent on 9 May 2021. Please note that the termination
has been withdrawn and we have no intention to proceed with the
termination, as you were able to substantiate your absence from work.
Based on your request and willingness to join back the duties, please note
that you have been given one month’s notice to join the Island Host Team
at the resort by 7 July 2021.”
ޞަފްޙާ 32 ގެ 17
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި 15 ޖޫން 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
“This is to inform you to proceed with the termination email you have sent on
9th May 2021.”
މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.13. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 6 ޖުލައި 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަ ރ
މެސެޖުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް ބުކިންގް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ފަހުން 7
ޖުލައި 2021 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަރ މެސެޖުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް ޓިކެޓް
ނަގައި، އީ-ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު އެފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ވައިބަރ ސްކްރީން ޝޮޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް
09 ޖުލައި 2021 ގެ އީ-ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި، 6 ޖުލައި 2021 ގައި އެފަރާތަށް
7 ޖުލައި 2021 ގައި ރިސޯޓަށް ފުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލް ކޮޕީތަކުން ފާހަގަ ކުރެވޭ އިރު، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.14. އެއަށްފަހު 9 ޖުލައި 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަންނަނިވި
ފަދައިން އީމެއިލްއެއްކޮށް،
“Dear Hassan Mohamed,
ޞަފްޙާ 32 ގެ 18
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަުރ: VTR/2021/239

ޞަްފާޙ 32 ެގ 19
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives

Phone: 3307701 :ފްނޯ | Fax: 3308774 :ްފެކްސ | Website: www.employmenttribunal.gov.mv : ވެބްސައިްޓ

Further to our email to you on June 08, 2021. Wherein you were given one month’s notice to join the duties in the resort. You were supposed to report on duty on July 07, 2021, but you failed to report on duties. Again we arrange you transfer to the resort on July 09, 2021. This time too you did not report on duty neither you inform your manager about your absenteeism.

Please note resort’s HR team has tried to connect with you via emails, mobile phone, and text messages. But we did not receive any response from you.

From your unauthorized absence and failure to notify the employer of your inability to work, seems that you are no more interested to work with us and has forced us to consider this is a case of self-termination with effect from July 09, 2021.

Based upon this we will make your final settlement and we will deposit all your dues, if any, in your bank account within 72 hours after the release of this mail.

We wish you all the very best in your future endeavors”

އެފަރާތް 09 ޖުލައި 2021 އިން ފެށިގެން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމަށް ބަލައި، އީމެއިލް ކުރާ ގަޑިން ފެށިގެން 72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެފަރާތަށް ނުދީވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވާނަމަ ފައިސާ އެފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެެވ.

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
7.15. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެހެން މުވައްޒަފެއް
ނަގާފައިވާކަން އެފަރާތާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން މޭ
2021 އިން ފެށިގެން ޖުލައި 2021 އާ ދެމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ނެގި މުވައްޒަފުން
އިނގޭނެ ލިޔުން ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި
އެފަރާތުގެ ދެވަނަ ބަޔާނުގައި އެދިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެވަނަ ބަޔާނުގައި
އެފަރާތުން އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރި ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅި 3 ވަނަ ބަޔާނުގައިވެސް އެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އާއި، އެ ލިޔުމަކީ މި މައްސަލައިގައި
މުހިންމު ލިޔުމެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނާތީ 20 މާރިޗު 2022 ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ލިޔުން
ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅި ޝީޓުން ދައްކާގޮތުން 23 މޭ 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މާލެ އޮފީހަށް
އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަގާފައިކަމާއި، މި ދުވަހަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް އައުމަށް އަންގާ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުވެފައިވާކަން އަންގާފައިވާ
ތާރީޚްކަމަށްވާތީ، އެފަރާތް މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭއިރު، މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވަނީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާ
ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު 20 މޭ 2021 ގައި ކޮވިޑް19- އަށް
ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންކަމަށާއި، އަދި އަލަށް ނެގުނު މުވައްޒަފު ނަގާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
" ޝަ "
ޓާމިނޭ ން ނޯޓިސް އަނބުރާ ގެންނަން ނުނިންމާއިރުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަރަންޓީނުކުރިމަށް އަންގާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލިޔުމާއި، އަދި
20“ Isolation Notice/Quarantine Notice“ މޭ 2021 ގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ޞަފްޙާ 32 ގެ 20
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު، މިއިން އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް އޭރު މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި އައު ސްޓާފެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ
ވަޒީފާއަށް 23 މޭ 2021 ގައި ނެގުމަށްފަހު، ހަމަ އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް
އަލުން އަނބުރާ ނުކުތުމަށް އަންގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ރިސޯޓަށް ބަދަލުކުރިކަން އަންގާފައިވާ ކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން substantive fairness((މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،
8.1. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން
substantive fairness((ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ؛
1. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާފަދަ ޢަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން؛
2. އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންސުރުތައް
ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަކަމާއި؛ އަދި
3. އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާ ހަމައަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކަށް ވާނަމަކަން ؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/24 އާއި 2011/HC-A/134 ޤަޟިއްޔާއާއި އެ
ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 32 ގެ 21
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
8.2. ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،
]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން
ނުވުމާއެކު ، އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ
ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[
އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،
]މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ
އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ.
(1) ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް
ފެނުން؛
(2) ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[
މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ
ޙާލަތްތައް ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު
(2014/SC-A/27 އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑް(ޤަޟިއްޔާގެ ޝަ ރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 32 އަދި 33 ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،
'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ
ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ:
ޞަފްޙާ 32 ގެ 22
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
i))ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން.
ii))ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.
ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ misconduct((އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ
މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް gross misconduct((ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލަކީނޯޓިސް
ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ،
މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް
އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ (1) ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ
ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ (2) އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ
ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ (3) އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ
ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި
'
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.
މި ޢިބާރާތުންނެވެ.
8.3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން ހުރި މަޤާމުކަމަށްވާ އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމުން ރިސޯޓުގެ
އައިލެންޑް ހޮސްޓް ޓީމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން މަދުވުމާ
ގުޅިގެން އެއަރޯޕޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފެމުން ނުދާތީކަމާއި،
ފްރޮންޓް އޮފީސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އައިލެންޑް ހޮސްޓް ޓީމަށް އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާތީކަމަ ށާއި، މިކަން
ކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި،
ޞަފްޙާ 32 ގެ 23
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
“The employer maintains the right to transfer the employee to any of
it’s properties”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 1 ވަނަ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 17 ވަނަ
މާއްދާގައި،
“Disputes between the employee and the employer will be settled
mutually.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ރިސޯޓަށް
ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތާއެކު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރަގަޅަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން
އެ އީމެއިލްއަށް،
“I believe I have already made my very own opinion and the reasons
clear as an employee, why I wouldn’t be able to comply with this sudden
decision of the company even in today’s phone conversation.
I have the recording and I am certain that I haven’t agreed to comply
nor to travel to the resort tomorrow.
Furthermore, I would really appreciate it if you could refer to my earlier
email and find a more suitable resolution accordingly.”
މިފަދައިން ޖަވާބުދީފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްއަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން
ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު، މި އީމެއިލްގައި
އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް "މިއަދު" ކުރި ފޯނު ކޯލުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ “sudden
decision“ އާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތަށް އަމަލުނުކުރެވޭ ސަބަބު އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، "މާދަމާ" ރިސޯޓަށް ދިއުމަށް
ޞަފްޙާ 32 ގެ 24
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi| BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މިކަމުގައި އެކަށީގެންވާ އެހެން ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް
އެދިފައިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 08 ޖޫން 2021 ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެހީތެރިކަން ރިސޯޓުގެ Island Host Team“ “އަށް ބޭނުންވާތީ، އެފަރާތް
ރިސޯޓަށް އަންނަން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެންގި އެންގުމާ
އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިސޯޓަށް ނާދެވޭނެކަން އެންގުމާ ގުޅިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއްދީ
07 ޖުލައި 2021 ގެ ކުރިން ރިސޯޓަށް އަނބުރާ އައުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަމަ ށާއި،
މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން،
“This is to inform you to proceed with the termination email you have sent on
9th May 2021.”
މިފަދައިން ޖަވާބުދީ އަދި 15 ޖޫން 2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ރިސޯޓަށް އައުމަށް 1
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމުން ހަމަ މި އިބާރާތުން ޖަވާބުދީފައިވާކަމާއި، މި އީމެއިލްއަށް ފަހު 06 ޖުލައި
2021 ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 07 ޖުލައި 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް
އީ-ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކުރުމަށް ފޮނުވި އީމެއިލް އާއި ވައިބަ ރ މެސެޖުގެ ކުރިން
އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާކަން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އިނގެން
ނެތަތީ އާއި 09 މޭ 2021 ގައި އެފަރާތަށް ފޮނުވި termination“ “ނޯޓިސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 23 މޭ 2021 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްއިން އެންގުމުންވެސް 09
މޭ 2021 ގެ ޓާމިނޭޝަން ނޯޓިސްގައިވާފަދައިން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާތީ އާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް
ޞަފްޙާ 32 ގެ 25
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi| BuruzuMagu
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެ ހިގެން އެކަމާމެދު ޝަކުވާ
އުފުލާފައިވާކަން އިނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން އެދިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މޭ 2021 އިން ފެށިގެން
ޖޫން 2021 އާ ހަމައަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޝީޓުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 23
މޭ 2021 ގައި އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަގާފައިވާކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް
ބަދަލުކުރިކަން އަންގާފައި ވަނީވެސް ހަމަ މި ތާރީޚުގައިކަމަށްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިކަން
ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، މި ސަބަބަކީ އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ
ގޮތުގައި ހުރެ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވެ ހުރެވޭނެ ސަބަބެއް
ނޫންކަމާއި، މިފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް
ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ބުރަވެވޭތީ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތަކުރާރުކޮށް އޮފީހަށް ހާޟިރުވުމަށް
ފުރުޞަތުތަކެއް ދެވި، އެފަރާތް ތައްޔާރުވުމަށް 1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީ، އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން
އެފަރާތް ރިސޯޓަށް ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ޓިކެޓް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ނަގައިދިނުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ފުރަން ގޮސްފައިނުވާތީ އާއި، ފުރަން ގޮސްފައިނުވާ ސަބަބު އަންގާފައިނުވާތީ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމުންވެސް އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުނުވުމަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންމެ ފަހުން މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަ އީމެއިލްގައި އެފަރާތުން އެދިފައިވަނީ 09 މޭ 2021
ގެ ޓާމިނޭޝަންގައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްދިޔުމަށް ކަމަށް އިނގެން އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވީކަމަށް self-termination“((“އެއްކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިހެއްނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ
ޞަފްޙާ 32 ގެ 26
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ
މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން substantive fairness((މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުރަވެވެއެވެ.
9. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،
9.1. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/208 ޤަޟިއްޔާގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008
(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" ، މި މާއްދާގެ
ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަން
procedural fairness((އަދި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން substantive fairness((
ޤާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ
ޙާލަތުގައި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާ ންމު
ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަ ރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:
1. މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ
ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު؛
2. އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ
ފުރުޞަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ
ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު؛
3. އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު؛
ޞަފްޙާ 32 ގެ 27
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
4. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް،
އެ ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު
ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި،
ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް
ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް
unfair dismissal((އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
9.2. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގެ
ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން އިދާރީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާފައިވާ ކަން އިނގެން ނެތަތީ އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު
ތުޙުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ޓާމިނޭޝަން އީމެއިލްގައި
އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވުމަށް ދެވުނު 1 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް
ހާޟިރުނުވެވުނު ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިވާކަން އިނގެން ނެތަތީއާއި، ރިސޯޓުގެ އެޗް.އާރު ޓީމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލް
އާއި މޯބައިލް ފޯނު އަދި ޓެކްސްޓް މެސެޖްތައް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޓާމިނޭޝަން އީމެއިލްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ ސް، މިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭ
ޞަފްޙާ 32 ގެ 28
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަ ދުލުވެރިކަން
ޤާއިމްނުކޮށްކަ މަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.
10. މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށް
އެދިފައިވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ
ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން
ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލު ވާންވާނީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި
ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ
ބަދަލަކަށްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލެއް
ނޫންކަމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް، މި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް
ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބައްދައިދިނުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/142 ޤަޟިއްޔާއިން
އެނގެން އޮންނަކަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
ނަގައިދޭނެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
10.1. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން
ޤާއިމުނުވާ ޙާލަތުގައި ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްކަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/142 އެނގެން
އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު؛ އަދި
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމު، އަދި އެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް؛ އަދި
ޞަފްޙާ 32 ގެ 29
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ؛ އަދި
4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު؛ އަދި
5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާބެހޭ ރެކޯޑު؛ އަދި
6. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮވެމެ، އިޖުރާއީ
ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ ޢަދަދު، މައްސަލަތަކުގައި
މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި ނަގައިދޭ ގެ އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޢަދަދަށްވުރެ
ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު (2014/SC-A/27 އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު
ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ
ޚުލާޞާގެ 45 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
10.2. އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ
ސަބަބަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާމިންވަރަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު
ޞަފްޙާ 32 ގެ 30
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ (USD 400 ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(އެ އަރޕޯޓް އެލެވަންސްގެ
ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 200 (ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނިޞްބަތުން، 2 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ
މުސާރައަށްވާ (USD 1200 ބާރަ ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.
މައްސަލައިގެ ނިންމުން :
ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލައިގެ
މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ޙަސަން މުޙައްމަދު ރޮކްސީ
މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ނޮކު މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސްގައި އެއަރޯޕޓް
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ މަޤާމުގައި 12 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް 09 ޖުލައި 2021
ގައި އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، ޤަނޫނާ ޚިލާފަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާތީ، އެފަރާތް
އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް
ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޙުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް
އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި އެހެން ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި 06
އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،
ޞަފްޙާ 32 ގެ 31
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 239/VTR/2021
ޙަސަން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ބުނެ އެކަން މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، ޙަސަން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ
ޢަދުލުވެރިކަން substantive fairness((ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް، ޙަސަން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness((ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޙަސަން މުޙައްމަދަށް
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބެމުންދިޔަ (USD 400 ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި
ލިބެމުންދިޔަ (USD 200 ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ގެ ނިސްބަތުން 02)ދޭއް(މަސްދުވަހުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި
ޖެހޭ (USD 1,200 އެއްހާސް ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މިފައިސާ މިއަދު 21) އެޕްރީލް
(2022 އިން ފެށިގެން 14)ސާދަ(ދުވަސްތެރޭގައި ޙަސަން މުޙައްމަދަށް ދެއްކުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ 3)ތިނެއް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް
ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
20 ރަމަޟާން 1443
21 އެޕްރީލް 2022
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ
އާމިނަތު އަބްދު اله ޒުހައިރު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް
ޞަފްޙާ 32 ގެ 32
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701